


**PHILIPS**

**BASS+**

**On-ear**

TABH305



# Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



# Sadržaj

---

<b>1</b>	<b>Važna bezbjednosna uputstva</b>	<b>2</b>
	Bezbjednost slušanja	2
	Opšte informacije	2

---

<b>2</b>	<b>Vaše Bluetooth „on-ear“ slušalice</b>	<b>3</b>
	Šta je u kutiji	3
	Drugi uređaji	3
	Pregled Bluetooth „on-ear“ slušalica	3

---

<b>3</b>	<b>Početak</b>	<b>4</b>
	Napunite svoje slušalice	4
	Uparite slušalice sa mobilnim telefonom	4

---

<b>4</b>	<b>Koristite svoje slušalice</b>	<b>5</b>
	Spojite slušalice na Bluetooth uređaj	5
	Upravljajte svojim pozivima i muzikom	5
	Spajanje na ANC (aktivno poništavanje buke)	6
	Nosite svoje slušalice	6

---

<b>5</b>	<b>Tehnički podaci</b>	<b>7</b>
----------	------------------------	----------

---

<b>6</b>	<b>Obavještenje</b>	<b>8</b>
	Obavještenje o usaglašenosti	8
	Izjava o usaglašenosti	8
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	8
	Zaštitni znakovi	9

---

<b>7</b>	<b>Često postavljana pitanja</b>	<b>10</b>
----------	----------------------------------	-----------

# 1 Važna bezbjednosna uputstva

## Bezbjednost slušanja



### Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korišćenja slušalica sa velikom jačinom zvuka i postavite jačinu zvuka na bezbjedan nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme bezbjednog slušanja.

### Obavezno se pridržavajte sljedećih uputstava kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka, tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate jačinu zvuka jer se sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka toliko visoko da ne možete čuti šta se oko vas događa.
- Trebalo bi da budete oprezni ili privremeno prekinete upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama može uzrokovati gubitak sluha.
- Korišćenje slušalica sa oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i na nekim područjima tokom vožnje može biti protivzakonito.
- Zbog vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivom dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

## Opšte informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:

### Oprez

- Nemojte da izlažete slušalice prekomjernoj vrućini
- Ne ispuštajte svoje slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju.
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite mekanu krpu, po potrebi navlaženu sa minimalnom količinom vode ili razrijeđenim blagim sapunom.
- Ugrađena baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, kao što su sunčeve zrake, požar ili slično.
- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.
- Nikada nemojte da koristite slušalice dok upravljate motornim vozilom, vozite bicikl, trčite ili hodate u mjestima gdje se odvija saobraćaj. Opasno je i protivzakonito na mnogim mjestima.

### O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Radna temperatura: 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F)
- Temperatura skladištenja: -10 °C (14 °F) do 45 °C (113 °F)
- Radna vlažnost: 8% - 90% RH (Bez kondenzacije)
- Vlažnost skladištenja: 5% - 90% RH (Bez kondenzacije)
- Maksimalna radna visina: 3000m
- Životni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.

## 2 Vaše Bluetooth „on-ear“ slušalice

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


Sa ovim Philips „on-ear“ slušalicama možete:

- da uživate u praktičnim bežičnim pozivima bez korišćenja ruku;
- da uživate i kontrolirate bežičnu muziku;
- da prebacujete između poziva i muzike.
- da uživate u poništavanju buke.

### Šta je u kutiji



Philips Bluetooth „on-ear“ slušalice TABH305



USB kabl za punjenje (samo za punjenje)





Vodič za brzi početak

### Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prenosni računar, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 7).

### Pregled Bluetooth „on-ear“ slušalica



- ① LED indikator
- ②  $\text{⏻}$  (Uključivanje/isključivanje/uparivanje)
- ③ Mikrofon
- ④ Micro USB utor za punjenje
- ⑤ LED indikator za aktivno poništavanje buke (ANC)
- ⑥ Dugme za uključivanje/isključivanje aktivnog poništavanja buke (ANC)
- ⑦ Dugme za kontrolu muzike/poziva
- ⑧ MFB taster (za kontrolu muzike/poziva)

# 3 Početak

## Napunite svoje slušalice

### Bilješka

- Prije prvog korišćenja slušalica, punite bateriju čas i po za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni USB kabl za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica jer će se slušalice isključiti zbog punjenja.

Priloženi USB kabl za punjenje priključite na:

- Mikro prorez za USB punjenje na slušalicama i;
  - Punjač/USB priključak LED indikatora računara svijetli bijelo tokom punjenja
- ↳ i isključuje se kada su slušalice potpuno napunjene.

### Savjet

- Obično potpuno punjenje traje 2 časa.

## Uparite slušalice sa mobilnim telefonom

Prije nego što prvi put koristite slušalice s mobilnim telefonom, uparite ih sa mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifrovanu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice čuvaju posljednjih 8 uređaja u memoriju. Ako pokušate da uparite više od 8 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se sa novim.

- 1 Provjerite da li su slušalice u potpunosti napunjene.
- 2 Pritisnite i držite **⏻** tipku 2 sekunde da biste uključili slušalice.
- 3 Aktivirajte Bluetooth funkciju vašeg mobilnog telefona.
  - ↳ Za prethodno uparivanje uređaja, uređaj će se automatski upariti sa slušalicama. Čuće se glasovno obavještenje „Uređaj povezan“.
  - ↳ Za uparivanje novih uređaja odaberite Philips TABH305 na svom mobilnom telefonu, uređaj će biti uparen sa slušalicama. Čuće se glasovno obavještenje „Uređaj povezan“. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako da uparite slušalice s mobilnim telefonom.

- 1 Aktivirajte Bluetooth funkciju vašeg mobilnog telefona, izaberite Philips TABH305.
- 2 Unesite lozinku za slušalice “0000” (4 nule) ako se to od vas zatraži. Za one Bluetooth telefone koji sadrže verziju Bluetooth-a 3.0 ili noviju, nije potrebno unošenje lozinke.



## 4 Koristite slušalice

### Spojite slušalice na Bluetooth uređaj

- 1 Uključite svoj mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite  tipku 2 sekunde za uključivanje slušalica.
  - ↳ Bijela LED lampica treperi.
  - ↳ Tada treperi plavi LED indikator i aktivira se glasovno obavještenje "Uređaj povezan".
  - ↳ Slušalice se automatski ponovno povezuju sa posljednjim spojenim mobilnim telefonom/Bluetooth uređajem. Ako posljednji nije dostupan, slušalice će pokušati da se ponovo povežu sa sljedećim posljednjim povezanim uređajem.



#### Savjet

- Ako vaš mobilni telefon/Bluetooth uređaj ne može da se automatski ponovo poveže, pokušajte da se povežete ponovo ručno klikom na ime slušalica u uputstvu za Bluetooth podešavanje na vašem mobilnom telefonu/Bluetooth uređaju.
- Da biste izbrisali listu uređaja za uparivanje na vašim slušalicama, pritisnite i zadržite MFB taster (za kontrolu muzike/poziva) duže od 10 sekundi.



#### Bilješka

- Ako slušalice ne uspiju da se povežu sa bilo kojim Bluetooth uređajem u dometu za 5 minuta, isključite se automatski kako bi se uštedio vijek trajanja baterije.

### Upravlajte svojim pozivima i muzikom

#### Uključeno/isključeno

Zadatak	Dugme	Operacija
Uključite slušalice.	 (Uključivanje/ isključivanje/ uparivanje)	Pritisnite i zadržite 2 sekunde.

Isključite slušalice.	 Uključeno/ isključeno uparivanje	Pritisnite i zadržite 5 sekundi. ↳ Bijela LED lampica svijetli i postepeno se gasi.
-----------------------	---	--

#### Kontrola muzike

Zadatak	Dugme	Operacija
Reprodukujte ili pauzirajte muziku.	MFB taster (za kontrolu muzike/poziva)	Pritisnite jednom.
Pojačavanje glasnoće.	Glasnoće/pjesme kontrola	Pritisnite jednom.
Smanjivanje glasnoće.	Glasnoće/pjesme kontrola	Pritisnite jednom.
Sljedeća numera.	Glasnoće/pjesme kontrola	Dug pritisak.
Prethodna numera.	Glasnoće/pjesme kontrola	Dug pritisak.

#### Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Operacija
Javite se / odložite poziv.	MFB taster (za kontrolu muzike/poziva)	Pritisnite jednom. ↳ 1 zvučni signal.
Odbijte dolazni poziv	MFB taster (za kontrolu muzike/poziva)	Pritisnite jednom. ↳ 1 zvučni signal.
Prebacivanje pozivaoca tokom poziva.	MFB taster (za kontrolu muzike/poziva)	Dug pritisak
Isključivanje/ uključivanje mikrofona tokom poziva.	MFB taster (za kontrolu muzike/poziva)	Pritisnite tri puta. ↳ 2 zvučna signala

#### Glasovno upravljanje


Zadatak	Dugme	Operacija
Siri/google glas	MFB taster (za kontrolu muzike/poziva)	Dug pritisak

## Status indikatora ostalih slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane na Bluetooth uređaj, dok su slušalice u stanju pripravnosti ili dok slušate muziku.	Plavi LED indikator trepće svakih 8 sekundi.
Slušalice su spremne za uparivanje.	LED indikator trepće plavo i bijelo naizmjenično.
Slušalice su uključene, ali nijesu povezane sa Bluetooth uređajem.	Plavi LED indikator trepće brzo ako veza ne može da se uspostavi, slušalice će da se isključe u roku od 5 minuta.
Nizak nivo baterije.	Bijeli LED indikator trepće jednom u 150 sekundi dok ne nestane napajanja
Baterija je potpuno napunjena.	Bijeli LED indikator je isključen.

## Nosite svoje slušalice

Podesite traku za glavu kako bi odgovarala vašoj glavi.



### Savjet

- Nakon upotrebe, uvrnite slušalice zbog lakog skladištenja.

## 5 Tehnički podaci

- Vrijeme muzike (ANC omogućen putem Bluetooth-a): 15 časova
- Vrijeme razgovaranja (ANC omogućen putem Bluetooth-a): 15 časova
- Vrijeme stanja pripravnosti (ANC omogućen putem Bluetooth-a): 15 časova
- Normalno vrijeme za potpuno punjenje: 2 časa
- Punjiva litijum-polimerna baterija (530 mAh)
- Bluetooth 4.2, mono podrška za Bluetooth (profil slušalica - HSP, profil za korišćenje bez ruku - HFP), podržan Bluetooth stereo (napredni profil distribucije zvuka - A2DP; profil za daljinsko upravljanje video i audio zapisima-AVRCP)
- Raspon frekvencija: 2,402-2,480GHz
- Snaga odašiljača: ≤4dBm
- Micro-USB priključak za punjenje
- Podržava SBC
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stopa)
- Digitalno smanjenje odjeka i buke
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno
- 18 časova reprodukcije uz uključen BT i isključen ANC



### Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

# 6 Obavještenje

## Obavještenje o usaglašenosti

### Obavještenje za SAD

Uređaj je u skladu s pravilima Federalne komisije za komunikacije, dio 15.

Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

- 1 Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i
- 2 Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

### Pravila Federalne komisije za komunikacije

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije.

Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korišćena u skladu sa uputstvima za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji.

Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje koristeći jednu ili više od sljedećih mjera:

- Premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Priključite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je povezan prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru.

### Izjava Federalne komisije za komunikacije o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima Federalne komisije za komunikacije o izloženosti zračenju

postavljenim za nekontrolisano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem

### Obavještenje za Kanadu:

Ovaj uređaj je u skladu sa RSS standardima koji su izuzeti od dozvole kompanije „Industry Canada“. Rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne smije da uzrokuje štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad.  
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti zračenju utvrđenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem

**Oprez:** Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogle poništiti ovlašćenje korisnika za upotrebu opreme.

## Izjava o usaglašenosti

Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete da pronadete na [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Odlaganje starog proizvoda i baterije

Ovaj proizvod može da sadrži olovo i živu. Odlaganje ovih materijala može biti propisano iz ekoloških razloga. Za informacije o odlaganju ili recikliranju obratite se lokalnim vlastima ili posjetite [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com). Ovaj proizvod sadrži baterije koje ne mogu da se uklone:

- Nemojte da palite. Baterije mogu da eksplodiraju ako se pregriju.
- Za informacije o odlaganju ili recikliranju obratite se lokalnim vlastima ili posjetite [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisanu Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u „Philips“ servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju.

Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.


## Izvadite ugrađenu bateriju



### Bilješka

- Prije uklanjanja baterije, provjerite da li su slušalice otkaçene sa USB kabla za punjenje.

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete da zaštitite životnu sredinu uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.



## Zaštitni znakovi

### Bluetooth

The Bluetooth® riječna oznaka i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje takvih oznaka od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

# 7 Često postavljana pitanja

**Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.**  
Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu da uparim Bluetooth slušalice sa svojim mobilnim telefonom.  
Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na svom mobilnom telefonu i uključite mobilni telefon nakon što uključite slušalice.

**Uparivanje ne radi.**

Provjerite da li su slušalice u režimu uparivanja.

- Slijedite korake opisane u ovom korisničkom priručniku.

**Bluetooth uređaj ne može da nađe slušalice.**

- Slušalice mogu biti povezane s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa mobilnim telefonom, kako je opisano u korisničkom priručniku.

**Moje Bluetooth slušalice su povezane sa Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali muzika se reprodukuje samo na zvučniku mobilnog telefona.**

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona.

Odaberite slušanje muzike putem slušalica.

**Glasovno biranje ili ponovno biranje ne rade na mom mobilnom telefonu.**

Možda vaš telefon ne podržava ovu funkciju.

**Druga strana ne može da me čuje na mobilnom telefonu.**

Mikrofon je isključen. Pritisnite tri puta MFB taster (za kontrolu muzike/poziva) da biste uključili mikrofon.

**Kvalitet zvuka je loš i može se čuti pucketanje.**  
Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.

**Kvalitet zvuka je loš kada je strimovanje sa mobilnog telefona vrlo sporo ili audio strimovanje uopšte ne radi.**

Uvjerite se da vaš mobilni telefon podržava ne samo (mono) HSP/HFP nego i A2DP (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 7).

**Čujem, ali ne mogu da kontrolišem muziku na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje prema naprijed/nazad).**  
Provjerite da Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 7).

**Za dalju podršku posjetite**  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).





Agência Nacional de Telecomunicações  
08731-18-11953

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

„Philips“ i grb „Philips Shield“ su registrovani zaštitni znakovi „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ je nalogodavac u vezi sa ovim proizvodom.

